


Audience Overview

Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015
Compare to: Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014

All Sessions
+0.00%

Overview

Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015: Sessions
Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014: Sessions



Sessions
173.96%
726 vs 265

Users
142.92%
549 vs 226

Pageviews
166.76%
1,990 vs 746

Pages / Session
-2.63%
2.74 vs 2.82


Avg. Session Duration
-2.81%
00:01:39 vs 00:01:42

Bounce Rate
28.20%
59.50% vs 46.42%


% New Sessions
-14.15%
63.50% vs 73.96%

New Visitor Returning Visitor

Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015



Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014



Language	Sessions	% Sessions
1. en-gb		
Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	469	64.60%
Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	113	42.64%
% Change	315.04%	51.50%
2. en-us		
Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	214	29.48%
Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	120	45.28%
% Change	78.33%	-34.91%
3. pt-br		
Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	21	2.89%
Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	14	5.28%
% Change	50.00%	-45.25%

4. en	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	7		0.96%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	4		1.51%
	% Change	75.00%		-36.12%
5. it-it	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	5		0.69%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	1		0.38%
	% Change	400.00%		82.51%
6. es-es	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	3		0.41%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	4		1.51%
	% Change	-25.00%		-72.62%
7. en_gb	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	1		0.14%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	2		0.75%
	% Change	-50.00%		-81.75%
8. en-in	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	1		0.14%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	0		0.00%
	% Change	100.00%		100.00%
9. es-ar	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	1		0.14%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	0		0.00%
	% Change	100.00%		100.00%
10. es-cr	Mar 1, 2015 - Mar 31, 2015	1		0.14%
	Mar 1, 2014 - Mar 31, 2014	0		0.00%
	% Change	100.00%		100.00%